



# education

Department:  
Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA U THOMA (P1)

LARA 2009

MARAGA: 70

TSHIFHINGA: awara 2

Bammbiri ili li na masiatari a 11.


**PFESESANI**

1. Bammbiri ili li na KHETHEKANYO THARU:  

KHETHEKANYO YA A	(30)
KHETHEKANYO YA B	(10)
KHETHEKANYO YA C	(30)
2. Vhalani ndaela DZOTHE nga vhuronwane.
3. Fhindulani mbudziso DZOTHE kha hedzi khethekanyo.
4. Thomani Khethekanyo INWE na INWE kha siatari LISWA.
5. Hune khethekanyo iinwe na iinwe ya fhelela hone ni talele.
6. Nomborani phindulo dzañu zwi tshi anana na kunomborelw kwa mbudziso.
7. Ni tshi fhedza u fhindula mbudziso ni pfuke mutala ni kone u ya kha i tevhelaho.
8. Nwalani zwi no vhalea, nahone nga vhudele.
9. Ni dzhiele nzhele zwiga zwa u vhala, mupeleto, tswayo na khethekanyo ya maipfi.

**KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO****MBUDZISO 1**

Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni ḫo kona u fhindula mbudziso dzo ḫisendekaho khao:

**TSHINYALELO I VHANGWAHO NGA MULILO**

Mulilo u shumiswa ḫuvha liniwe na liniwe u itela u swikelela ḫhodea dzashu dza vhutshilo. Fhedzi arali wa sa shumiswa zwavhuđi u a tshinyadza.

Tshinyalelo i vhangwaho nga mulilo a i bvi kule. Vho-Ludongo vho vha vha tshi khou fhisa mavhivhi museni wavho musi mulilo u tshi vha ponyoka wa vho fhisa tsimu ya Vho-Mabuda ya mihofukhada ya hekhithara dza fumi. A wo ngo vha mulandu muđuku, vho swikisana na ha vhoramilayo. Mafhungo o ḫo lala nge Vho-Ludongo vha rengisa ḫamana dzavho vha lifha mulandu.

Tshibvumo o vha o ḫowela u rafha ḫotshi ḫakani la khamphani ya Mondi. Zwigili, tshinda na mazhana o vha a tshi vhuya nazwo a ḫa a zwi rengisela vhoradzigoloi badani ya tshigontiri i fhiraho heneffo tsini na kusi kwa hawe. Kha hu ri liniwe ḫuvha a tshi khou rafha ḫotshi dza tshimana, iriwe ḫotshi ya mbo di mu lumā kha thodzi ya ning. O ri u fhufha ha tuwa Bele na ḫotshi. O mbo di sia mulilo we a u funga kha tshidzabi a tshi khou kambisa ḫotshi a songo u dzima. Vhunga wo vha u ḫwedzi wa Thangule, maya wa mbo ḫa wa hwala tshidzabi itsho wa tshi posa mahatsini. Ha vuwa zhalinga, mipaini ya swa i songo swa. Tshibvumo o tou kweta ning ngauri a zwe ngo ḫivhea uri ndi ene muthomi wa mulilo. Arali zwi ḫivhee ndi musi dzo tsha.

Hu na miri minzhi ine ya vha ya ndeme kha mutakalo wa vhathu, sa muṭavhatsindi, murumbulashedo, musunzi, mulambadzea, nkhwe na miñwe. Duvha le Lukhangasa a fhisā thavha ya Maranzhe, a tshi ri thakha yawe i wane luswu, Vho-Doyoyo vho tou lila sa nwana. Vha lile vha lile nga hone, mishonga ya u tshidza vhalaxwa vhavho vha do i wana ngafhi?

Kha Vho-Doyoyo a vho ngo tshinyalwelwa nga miri fhedzi, vho tshinyalelwā na nga zwikhokhonono zwi ngaho sa zwipande, zwine zwa vha na ndeme kha mithuso ya vhana. Hafha kha Vho-Doyoyo zwiñwe zwipuka zwiñku na zwikokovhi zwi a vhulahwa, zwa hadzingwa, zwa kuyiwa, zwa vha mishonga i tshidzaho vhalwadze. Lukhangasa ho ngo vha kona, vha do tou zwi endela kule.

Mulilo wo fhisaho daka lothe la mibomo ya khamphani ya matanda ya Simunye wo tou thoma sa miswaswo. Ndo vha ndi khou reila goloi ndi murahu ha iñwe goloi ya zwidakwa. Zwo tou bvula na dzihemmbe zwi tshi khou vhu thuthubisa, mabodelo na zwikotikoti zwi tshi poswa nnda nga mafasitere. Ndo di lavhelesa zwine zwa khou itwa, tshiñwe tsha zwidakwa izwi tsha mbo di posa tshitommbi tsha fola nga fasitere. Tshitommbi itsho tsha wela kha khwakhwa na vhuñasana ho omaho ha mibomo. Mulilo wa thoma u nzhangama. Ho fhela mađuvha maña mulilo u sa sendelei, u tshi tou nga wo shelwa pharafeni. Tsimu dzothē dza mibomo dzo swa dza tou lore, khamphani ya vala, vhathu vha fhelelwa nga mushumo.

Dziла randavhula tharu dza mahatsi dza Vho-Mawelewele dzo swa nga mađautsha. Riñe ri tshi vuwa ro wana mulilo wa hone wo no thoñhela. A vho ngo kona u lamukisa tshithi na tshithihi. Zwe zwa ri takadza ndi u vha vhona vho ima vho tungufhala mudini wa muhura wavho Vho-Tshigekhe, nga dzimbilu ra sokou ri tenda vho ponya, muthu ha rengwi. Mulilo wo fhisaho randavhula hedzi wo vha wo vhaswa nga vhashumi vha shumaho doroboni ya Driekoppies vhunga vhuriha ho vha ho diñea maanda. Vho ri musi vha tshi ñamela bisi vha sia zwitoko zwi kha di nyengelela. Ho mbo di da tshidumbumukwe tsha hwala zwitoko zwila tsha zwi posa kha iñwe ya dzirannđavhula dza Vho-Mawelewele. Vhunga dzo vha dži tsini na tsini dzo mbo di swa dzothē. Zwiñwe zwikegulu zwo vha zwi tshi vho thoma u amba mafhungo a sa divhalekani. Zwi tshi vho ri ranndavhula idzo dzo tou rwiwa nga ndadzi, na liñwe na liñwe dzo tou fhiswa nga vhaloi vhusiku. Mudi wa Vho-Mawelewele wo tou fela u vha tsini na vhuimabisi, arali zwi songo ralo ndi musi phanzi iyi i songo vha wela.

Musiiwa ndi musidzanyana a re kha gireidi 4. O vha a tshi khou tamba na kurathu kwawe musi a tshi vhona buvhi tsini na tshitofu. A tshi ri a li rwe nga luswielo, la mbo di dzhena khadibogisini. O mbo di dzhia thanda ya metshisi a pferudzha uri a li fhisele nga ngomu khadibogisini. Mulilo u tshi duga a shavha nga u vhona mudugudugu wo no vha muhulu. Mulilo wo mbo di fara xaraðeni, wa fara silini, nn̄du yoðe ya swa. Naho vhathu vho lingedza u phalala zwo sokou sea zwi tshi tanama. Vhabebi vha Musiiwa vho tou founelwa vhe mushumoni, vha tou vhuya nga shishi.

Mulilo ndi mulanda wavhudzi, kha ri u ðhonifhe, ri u shumise nga pfanelo.

- 1.1 Shumisani thebuðu i re afho fhasi u sumbedza tshinyalelo yo vhangwaho nga mulilo:

Muvhangi	Tshiitisi	Tshinyalelo
1.1.1 ...	...	Nndu yo swa yoðe.
1.1.2 Vhashumi vha Driekoppies	...	...
1.1.3 ...	...	...
1.1.4 ...	U ðoda luswu	...

(9)

- 1.2 Fhindulani mbudziso dzi tevhelaho nga *Ee* kana *Hai*, ni tikedze phindulo yanu:

1.2.1 Vho-Ludongo vho lifha mulandu nga tshelede ye vha bvisa banngani. (2)

1.2.2 Musiiwa ho ngo ðidina nga u dzima mulilo. (2)

1.2.3 Mulilo u konela nn̄du dza randavhula fhedzi. (2)

- 1.3 Ndi ufhio ñwedzi une wa ðivhelwa maya? (1)

- 1.4 Ndi zwifhio zwi sumbedzaho uri Vho-Ludongo vho vha vha tshi khou hana u lifhela Vho-Mabuda tshinyalelo ye vha vha itela? (2)

- 1.5 Mafhungoni aya hu na ðifanyisi lo talelwaho. Inwi sumbedzani u tea halo kha mafhungo haya. (2)

- 1.6 Hu na he muñwali a shumisa luambo lwa u sasalandza/nyefula o livhis a kha zwiriwe zwigwada. Topolani huthihi. (2)


- 1.7 Ndi ifhio pfunzo ye na guda kha mafhungo aya? (2)

- 1.8 Kha vhavhangi vha mulilo vhe na vhala ndi ufhio we a sumbedzesu u sa londa? Tikedzani. (2)
- 1.9 Zwe zwa bvelela muñani wa Vho-Mawelewela vhañwe vha tshi khoutuñwedzwa nga mvelele vho zwi dzhiisa zwiñwe-vho. Ndi vhafhio nahone vho zwi dzhia nga ndila-de? (2)
- 1.10 Munwali u ambanu a tshi ri: "Mulilo ndi mulanda wavhudi?" Tikedzani phindulo yanñ. (2)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA A:** 30

**KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI****MBUDZISO 2**

Nga maipfi a u bva kha 80 u ya kha 90 nweledzani zwine vhaswa vha dahela zwone fola. Nwalani mbuno dza sumbe dzi kha phara. Ni songo hangwa u riwala tshivhalo tsha maipfi zwitangini magumoni a manweledzo anu.



Kale fola lo vha li tshi kungedzelwa kha dzigurannda lo khođwa vhukuma lune zwa kunga. Mufumakadzi Vho-Nkosazana Zuma who lwa na muhumbulo uyu nga nungo dzođhe vha vhuya vha kunda. Namusi khungedzelo dzi re kha phakhethe dza fola a dzi kungi. U o wana ho walwa uri: "U daha fola hu do ni vhulaha, u daha hu vhanga vhulwadze ha khentsa, u daha hu na khombo", na zwiřwe. Fhedzi naho zwo ralo, vhaswa a vha litshi u daha.


Musi ndi tshi tangana na vhaswa fhethu ho fhambanaho ndi a vha vhudzisa uri vha dahela mini. Madou ndi kutukana ku re kha gireidi 7 fhaļa phuraimari ya Mofolo. Kwone ku ri ku a daha ngauri khotsi akwo vha a daha. Mususumeli o no di tou vha khomba i si na vhukono. Khae zwa u firika zwo no tou vha makwandani. Ene u ri a sa daha a nwa a nga bora khonani dzawe. Hezwo u ri a hu na ane a nga mu bvisa khazwo. Vhabebi na vhagudisi vhawe vha a zwi divha. Mudanabu o thoma u daha e na miňwaha ya tahe. Ene u ri o vha a tshi toda u pfa zwine vhahulwane vha khou difhelwa ngazwo. U daha ho mbo di shanduka dzema, ha tsha kona u litsha. Mpinga u kha giredi 11 heneffa sekondari ya Ratshilumela. Ene u ri vhadededzi vha tshi funza vha a mu bora nahone vha mu vhangela tshitirese na dzimbilaelo. U dibvisa kha vhuleme uvhu, u zwi kona nga u daha nga bureiki thukhu na khulwane. "Vhasidzana vha funa vhatthannga vha no daha," Buli o ralo musi ndi tshi mu vhudzisa zwine a dahela zwone. Tshibotebole na Lumiladi vha ri fola ndi lavhudzi, li a netulusa arali muthu o shumesa a vho pfa e na maanda maswa. Nne ndi tshee mutuku ndo vha ndi tshi daha. Ndo vha ndi khou dahela u sokou ita-vho zwiřniwe zwine vhabebi vhanga vha si zwi fune uri ndi vha bvise mbanzhe.

Fola li na nikhothini ine ya vhanga khentsa na mariwe malwadze ane a khou fhedza vhathu.

U daha ndi dzema/ndowelo mmbi. Vhaswa kha ri li furalele.

**KHETHEKANYO YA C: PHENDA NA KUSHUMISELE KWA LUAMBO****MBUDZISO 3**


- 3.1 Vhalani mafhungo a tevhelaho uri ni  $\ddot{d}$ o kona u fhindula mbudziso dzi a tevhelaho:



Thingothendeleki dzi  $\ddot{d}$ isa phambano kha vhafunani. Musolwa o founelwa  $\ddot{n}$ ga mu $\ddot{n}$ we wa vhafunwa vhawé vha kale. Izwi zwo  $\ddot{d}$ o vhaisa Masindi mufumakadzi wawe. O ri u pfa lu $\ddot{t}$ ingo a  $\ddot{n}$ angavhedza, a vhandalala murahu ha sofa a tshi  $\ddot{t}$ odou thetshelesesa zwi ambiwaho. Musolwa o vha a tshi tou  $\ddot{n}$ weiwela a dovha, ngeno Masindi o sokou duu! Ngozo maduna ha divhalekani.

- 3.1.1 Isani dzina ***sofa*** kha vhunzhi ni dovhe ni  $\ddot{l}$ i shumise kha fhungo  $\ddot{l}$ e na tou  $\ddot{d}$ ifhatela. (2)
- 3.1.2 Topolani ***Liitesa*** ni  $\ddot{l}$ i shumise fhungoni  $\ddot{l}$ i pfalaho  $\ddot{l}$ e na tou  $\ddot{d}$ isikela. (2)
- 3.1.3 Shandulani fhungo  $\ddot{l}$ i  $\ddot{l}$ i vhe kha khanedza:  
Thingothendeleki dzi  $\ddot{d}$ isa phambano kha vhafunani. (2)
- 3.1.4 Shandulani fhungo  $\ddot{l}$ i tevhelaho  $\ddot{l}$ i ye kha maitiitwa (phasivi):  
Thingothendeleki dzi  $\ddot{d}$ isa phambano kha vhafunani. (1)
- 3.1.5 Ni a tendelana na zwine lifurase  $\ddot{l}$ o talelwaho  $\ddot{n}$ ga fhasi  $\ddot{l}$ a amba zwone? Tikedzani phindulo yanu. (2)
- 3.1.6 Topolani  $\ddot{l}$ inyanyu ni dovhe ni  $\ddot{l}$ i shumise fhungoni  $\ddot{l}$ e na tou  $\ddot{d}$ isikela. (1)


- 3.2 Talelani tshifanyiso itshi ni dovhe ni vhale na mafhundo a tshi tevhelaho ūri ni do kona u fhindula mbudziso dzo disendekaho khatsho:



- 3.2.1 Mafhundo ane a khou ambiwa afha a elanafhi na ndayotewa ya shango la Afrika Tshipembe? (2)
- 3.2.2 Fhungo '*Vhafumakadzi na vhana vha na ndugelo*', ndi fhungombumbano. Inwi vhumbani-vho fhungombumbano lanu ni sa kopololi ilo le na newa sa tsumbo. (2)
- 3.2.3 Nwalululani fhungo li tevhelaho no shandula nzudzanyo ya maipfi hu u sumbedza khwathisedzo: *Ri tea u hasha mulaedza*. (1)
- 3.2.4 Kha vhanna vha re afho kha tshifanyiso hu na muriwe o daho na fhungo li sa elani na zwine zwa khou ambiwa. Topolani fhungo ilo ni dovhe ni tikedze phindulo yanu. (2)

- 3.2.5 Topoloni ipfi lo riwalwaho li songo swaiwa, ni li riwale lo swaiwa li fhungoni. (I)
- 3.2.6 Ipfi '*vha'* ndi lipfanisi. Vhumbani fhungo lañu ni tshi khou shumisa lipfanisi ili. (I)
- 3.2.7 Shumisani litanganyi 'nahone' u vhumba fhungo li pfalaho. (I)
- 3.3 Talelani tshifanyiso tshi tevhelaho ni dovhe ni vhale na mafhungo a tshi tevhelaho:

### MVELEDZISO LABOROTHARI YA KHO MPHUYUTHA



#### PFESESANI:

1. Fungani khomphuyutha yanu.
2. Dzhenani kha 'Microsoft Word'.
3. Vulani faela ye na i vhulunga nga fhasi ha dzina lañu.
4. Swifhadzani ipfi le na riwala sa thoho ya mafhungo anu.
5. Engedzani zwine na vhona zwi tshi khou tahela.
6. Vhulungani mushumo wañ fhasi ha **DZINA LANU**.

- 3.3.1 Mafhundo aya e na vhala ndi tsumbo ya linwalo la lushaka lufhio? (1)
- 3.3.2 Ho shumiswa limudi la lushaka lufhio? Tikedzani. (2)
- 3.3.3 Khephusheni ya kha itsho tshifanyiso ndi ifhio? (1)
- 3.3.4 No sedza ndaela i re afho ntha topolani hune na vhona mudededzi a tshi khou nea khwathisedzo. Ni tikedze phindulo yanu. (2)
- 3.3.5 Ndi vhufhio vleshaka vhu re hone vhukati ha mafhundo e na vhala na tshifanyiso? (2)
- 3.3.6 Ndi ngani ipfi 'micro softword' lo rwalwa nga ngomu ha zwidevhe? (2)

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO IYI YA C:** 30

**MARAGAGUTE:** 70